

OPŠTINA BUDVA  
Sekretarijat za privredu

PREDMET: Zahtjev za izdavanje taksi legitimacije

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

1. Fotokopija lične karte izdate u Crnoj Gori, ili , ukoliko je strani državljanin prijavljen boravak na teritoriji opštine Budva (izdaje MUP- Budva);
2. Dobar ugled u skladu sa članom 20 Zakona o prevozu u drmskom saobraćaju ("Sl.list CG", broj 71/2017 i 67/2019), koji se dokazuje Uvjerenjima iz prekršajne i kaznene evidencije od Ministarstva pravde. Ukoliko postoje podaci u kaznenoj evidenciji, potrebno je dostaviti dokaz da su prestale pravne posljedice osude
3. Fotokopija važeće vozačke dozvole "B" kategorije, stare najmanje 1 (jednu) godinu ( vozač može imati najviše 67 godina života);
4. Fotokopija Diplome o stečenom najmanje III stepenu nacionalnog okvira kvalifikacija;
5. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača koji obavlja javni prevoz;
6. Uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju grada;
7. Fotografija dimenzije 30 x 35 mm;
8. Priznanica o izvršenoj uplati lokalne administrativne takse u iznosu od 15, 00 EUR, na ž.r. 510-8176777-39, budzet Opštine.

Uz zahtjev se prilažu ovjerene fotokopije ili originali dokumenata.

Važenje taksi legitimacije se ograničava na period koji ne može biti duži od tri godine od dana izdavanja ljekarskog uvjerenja.

NAPOMENA: Taksi legitimacija se neće izdati ako je vozaču nadležni organ lokalne uprave dva ili više puta izrekao privremenu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti, a što Sekretarijat za privredu pribavlja po službenoj dužnosti.

Podnosilac zahtjeva

Ime i prezime \_\_\_\_\_  
Adresa, \_\_\_\_\_  
Tel. broj \_\_\_\_\_

